

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
**Zakonodavni odbor**

Broj: 30-1/17-2/

EPA 309 XXVI

Podgorica, 26. decembar 2017. godine

## SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 26. decembra 2017. godine, podnosi

### Izvještaj

**o razmatranju Predloga zakona o trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje**

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa sedam glasova „za”, ocijenio da je Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **Amandman 1**

U nazivu Predloga zakona riječi: “SE MOGU KORISTITI ZA VRŠENJE” zamjenjuju se riječima: “MOGU DA SE KORISTE ZA IZVRŠENJE”.

#### **Amandman 2**

U članu 1 riječi: “se mogu koristiti” zamjenjuju se riječima: “mogu da se koriste”, a riječi: “i drugo” zamjenjuju se riječima: “ili drugo”.

#### **Amandman 3**

U nazivu člana i u članu 2 poslije riječi “robom” dodaju se riječi: “i uslugama”.

#### **Amandman 4**

U članu 3 stav 1 riječ “Izrazi” zamjenjuje se riječima: “Pojedini izrazi”.

U tački 5 riječ “EEP” zamjenjuje se riječima: “Evropskog ekonomskog prostora”.

U tački 6 riječi: “bi se mogla koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”.

#### **Amandman 5**

U članu 5 stav 1 riječi: “se može koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”, a riječi: “i ostalo” zamjenjuju se riječima: “ili drugo”.

U stavu 5 riječi: “bi lice moglo biti izloženo” zamjenjuju se riječima: “lice može da se izloži”, a riječ “utvrđiće” zamjenjuje se riječju “utvrđuje”.

U stavu 7 riječi: “se u državi uvoza ta roba koristiti” zamjenjuju se riječima: “u državi uvoza ta roba da se koristi”.

#### **Amandman 6**

U članu 6 stav 1 riječi: “se može koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”, a riječi: “i ostalo” zamjenjuju se riječima: “ili drugo”.

U stavu 2 riječi: “se ta roba koristiti” zamjenjujuse riječima: “ta roba da se koristi”.

#### **Amandman 7**

U članu 7 stav 2 riječi: “bi se mogla koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”.

U stavu 3 riječi: “se roba u državi odredišta koristiti” zamjenjuju se riječima: “roba u državi odredišta da se koristi”

#### **Amandman 8**

U članu 10 stav 1 poslije riječi: „i prodaja“ riječi: „licu u stranoj državi“, a poslije riječi „medijima“ dodaju se riječi: „licu u stranoj državi“.

#### **Amandman 9**

U članu 11 stav 2 riječi: “bi se mogla koristiti za usmrćivanje lica, ubrizgavanje smrtonosnih injekcija” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije”.

#### **Amandman 10**

U članu 12 stav 4 poslije riječi: “11 stav 1” dodaju se riječi: “ovog zakona”.

#### **Amandman 11**

U članu 13 stav 1 tačka 4 riječi: “će izložiti” zamjenjuju se riječju “izlaže”.

#### **Amandman 12**

U članu 14 stavu 1 riječi: “bi se mogla koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”, riječi: “i ostalo” zamjenjuju se riječima: “ili drugo”, riječi: “se vršiti” zamjenjuju se riječima: “da se vrši”, a poslije riječi “dozvole” dodaje se riječ “Ministarstva”.

U stavu 3 tačka 1 poslije riječi “državi” dodaju se riječi: “ , u skladu sa zakonom”.

U stavu 4 riječi: “bi se mogla koristiti” zamjenjuju se riječima: “može da se koristi”, riječi: “i ostalo” zamjenjuju se riječima: “ili drugo”, poslije riječi “uprave” dodaju se riječi:”koji je”.

#### **Amandman 13**

U nazivu člana 15 riječ “**Potvrda**” zamjenjuje se riječju “**Mišljenje**”.

U stavu 1 riječi: “se ta roba koristiti” zamjenjuju se riječima: “ta roba da se koristi”.

#### **Amandman 14**

U članu 18 stav 1 tač. 2 i 4 riječi: „koja bi se mogla koristiti“ zamjenjuju se riječima: „koja može da se koristi“.

#### **Amandman 15**

U članu 19 stav 2 riječi: „koja bi se mogla koristiti“ zamjenjuju se riječima: „koja može da se koristi“.

#### **Amandman 16**

U nazivu člana 20 riječi: **“potvrde odnosno”** brišu se.

U stavu 2 riječi: “izdavanje potvrde odnosno” zamjenjuju se riječju “dostavljanje”.

U stavu 3 riječi: “izda potvrdu, odnosno da mišljenje da se može vršiti” zamjenjuju se riječima: “da mišljenje da može da se vrši”.

#### **Amandman 17**

U članu 21 stav 1 riječi: “koja bi mogla da bude iskorišćena za usmrćivanje lica, ubrizgavanjem smrtonosnih injekcija” zamjenjuju se riječima: “koja može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije”.

U stavu 3 poslije riječi “dozvole” dodaju se riječi: “iz st. 1 i 2 ovog člana”.

#### **Amandman 18**

U članu 22 stav 1 riječ “Po” zamjenjuje se riječju “O”, poslije riječi “Ministarstvo” dodaje se riječ “rješenjem”.

#### **Amandman 19**

U članu 23 stav 1 poslije riječi: “Ministarstvo će” dodaje se riječ “rješenjem”, riječ “se” briše se, riječi: “koristiti za mučenje i ostalo” zamjenjuju se riječima: “da se koristi za mučenje ili drugo”.

U stavu 2 riječi: “će obavijestiti” zamjenjuju se riječju “obavještava”.

#### **Amandman 20**

U članu 27 stav 1 tačka 3 poslije riječi “pošiljki” dodaju se riječi: “uvoza odnosno izvoza robe”.

#### **Amandman 21**

U članu 31 poslije riječi “sprovođenjem” dodaje se riječ “ovog”.

#### **Amandman 22**

U članu 32 st. 1, 2 i 3 poslije riječi “kaznom” dodaju se riječi: “u iznosu”.

U stavu 1 tač. 1 do 8 mijenjaju se i glase:

“ 1) vrši izvoz robe iz člana 5 stav 5 ovog zakona i pruža tehničku pomoć za tu robu, bez odobrenja Ministarstva (član 5 stav 7);

2) vrši uvoz robe iz člana 5 stav 5 ovog zakona i pruža tehničku pomoć u vezi sa tom robom, bez odobrenja Ministarstva (član 6 stav 2);

3) vrši tranzit robe iz člana 5 stav 5 ovog zakona a u saznanju je da je roba u pošiljci namijenjena ili može da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (član 7 stav 2);

4) pruža brokerske usluge za robu iz člana 5 stav 5 ovog zakona (član 8);

5) pruža ili nudi osposobljavanje za korišćenje robe iz člana 5 stav 5 ovog zakona (član 9);

6) vrši prodaju ili kupovinu oglasnog prostora ili oglasnog vremena u Crnoj Gori, i vrši prodaju ili kupovinu oglasnog prostora u štampanim i elektronskim medijima licu u stranoj državi, za robu iz člana 5 stav 5 ovog zakona (član 10 stav 1);

7) na izložbi ili sajmu izlaže ili nudi na prodaju robu iz člana 5 stav 5 ovog zakona (član 10 stav 2); i

8) ne vodi evidenciju u pisanom i elektronskom obliku o spoljnoj trgovini robom i dokumenta o spoljnoj trgovini robom ne čuva najmanje deset godina od završenog spoljnotrgovinskog posla (član 27 stav 1 tačka 1)."

### **Amandman 23**

U članu 33 stav 1 tačka 6 riječi: "nije obavijestio" zamjenjuju se riječima: "ne obavijesti".  
U stavu 3 poslije riječi "kaznom" dodaju se riječi: "u iznosu".

### **Amandman 24**

U članu 34 riječi: "na osnovu ovlašćenja iz" zamjenjuju se riječima: "za sprovođenje".

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao da o ovom predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

5. Odbor je konstatovao da u Predlogu ovog zakona postoje pravno tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

- U članu 11 stav 4 tačka 3 riječ „koja“ zamjenjuje se riječju „koji“;
- U članu 16 stav 2 tačka 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom;
- U članu 17 stav 1 tačka 1 poslije riječi „kažnjavanje“ zarez se zamjenjuje tačka-zarezom;
- U članu 20 stav 1 riječ „mišljenja“ zamjenjuje se riječju „mišljenje“;
- U članu 23 stav 1 tačka 2 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom;

- U članu 27 stav 1 tačka 3 poslije riječi „pošiljki“ i u tački 5 poslije riječi: „od 15 dana“ zarez briše se;
- U tački 4 poslije riječi „dozvole“ zarez se zamjenjuje tačka-zarezom;
- U stavu 2 tačka 1 poslije tačka-zareza dodaje se riječ „i“;
- U članu 33 stav 1 na kraju tačke 5 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom;
- U stavu 2 riječ „prekršaje“ zamjenjuje se riječju „prekršaj“.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Miloš Nikolić, član Odbora.

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Marta Šćepanović